



**(Program obrazovanja odraslih)**

Naziv programa	MODUL: UČITELJ PLIVANJA (STEPEN 1)	Broj sati																			
Nastavni sadržaji	<p><b>PLAN I PROGRAM KURSA</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>1. UVODNA RAZMATRANJA</b></td> </tr> <tr> <td>Uvod u plivanje, kratak historijat</td> </tr> <tr> <td>Karakteristika stilova plivanja</td> </tr> <tr> <td>Osnove plivanja</td> </tr> <tr> <td>Zakonitosti kretanja u vodi, plovnost, otpor vode, propulzija</td> </tr> <tr> <td><b>Medicinski aspekti plivanja (uticaj na respiratorični i kardiovaskularni sistem, CNS, termoregulacija, ..)</b></td> </tr> <tr> <td>Kretanje kroz vodu, propulzija, klizanje, hidrodinamični položaj tijela</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>2. BIOMEHANIKA PLIVANJA</b></td> </tr> <tr> <td>Biomehanička analiza sportskih tehnika plivanja</td> </tr> <tr> <td>Biomehanička analiza starta</td> </tr> <tr> <td>Biomehanička analiza okreta</td> </tr> <tr> <td><b>Pružanje prve pomoci i primjenjeno plivanje</b></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>3. TEHNIKA KRAUL, SLOBODNO</b></td> </tr> <tr> <td>Osnovne vježbe za učenje rada nogu</td> </tr> <tr> <td>Osnovne vježbe za učenje rada ruku</td> </tr> <tr> <td>Osnovne vježbe za učenje koordinacije disanja i plivanja kraul tehnikom</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>4. TEHNIKA LEĐNI KRAUL</b></td> </tr> <tr> <td>Osnovne vježbe za učenje rada nogu</td> </tr> <tr> <td>Osnovne vježbe za učenje rada ruku</td> </tr> </table>	<b>1. UVODNA RAZMATRANJA</b>	Uvod u plivanje, kratak historijat	Karakteristika stilova plivanja	Osnove plivanja	Zakonitosti kretanja u vodi, plovnost, otpor vode, propulzija	<b>Medicinski aspekti plivanja (uticaj na respiratorični i kardiovaskularni sistem, CNS, termoregulacija, ..)</b>	Kretanje kroz vodu, propulzija, klizanje, hidrodinamični položaj tijela	<b>2. BIOMEHANIKA PLIVANJA</b>	Biomehanička analiza sportskih tehnika plivanja	Biomehanička analiza starta	Biomehanička analiza okreta	<b>Pružanje prve pomoci i primjenjeno plivanje</b>	<b>3. TEHNIKA KRAUL, SLOBODNO</b>	Osnovne vježbe za učenje rada nogu	Osnovne vježbe za učenje rada ruku	Osnovne vježbe za učenje koordinacije disanja i plivanja kraul tehnikom	<b>4. TEHNIKA LEĐNI KRAUL</b>	Osnovne vježbe za učenje rada nogu	Osnovne vježbe za učenje rada ruku	120
<b>1. UVODNA RAZMATRANJA</b>																					
Uvod u plivanje, kratak historijat																					
Karakteristika stilova plivanja																					
Osnove plivanja																					
Zakonitosti kretanja u vodi, plovnost, otpor vode, propulzija																					
<b>Medicinski aspekti plivanja (uticaj na respiratorični i kardiovaskularni sistem, CNS, termoregulacija, ..)</b>																					
Kretanje kroz vodu, propulzija, klizanje, hidrodinamični položaj tijela																					
<b>2. BIOMEHANIKA PLIVANJA</b>																					
Biomehanička analiza sportskih tehnika plivanja																					
Biomehanička analiza starta																					
Biomehanička analiza okreta																					
<b>Pružanje prve pomoci i primjenjeno plivanje</b>																					
<b>3. TEHNIKA KRAUL, SLOBODNO</b>																					
Osnovne vježbe za učenje rada nogu																					
Osnovne vježbe za učenje rada ruku																					
Osnovne vježbe za učenje koordinacije disanja i plivanja kraul tehnikom																					
<b>4. TEHNIKA LEĐNI KRAUL</b>																					
Osnovne vježbe za učenje rada nogu																					
Osnovne vježbe za učenje rada ruku																					



	Osnovne vježbe za učenje koordinacije disanja i plivanja leđni kraul	
	<b>5. TEHNIKA PRSNO</b>	
	Osnovne vježbe za učenje rada nogu	
	Osnovne vježbe za učenje rada ruku	
	Osnovne vježbe za učenje koordinacije disanja i plivanja prsno tehnikom	
	<b>6. TEHNIKA DELFIN</b>	
	Osnovne vježbe za učenje rada nogu	
	Osnovne vježbe za učenje rada ruku	
	Osnovne vježbe za učenje koordinacije disanja i plivanja delfin tehnikom	
c) način i oblik izvođenja programa	Programski sadržaji se realizuju kroz praktični dio na bazenu , odnosno teorijski dio u učionici. Program takođe podrazumjeva obavezu kompletiranja praktičnog rada nakon teoretskog, pri čemu 40 sati podrazumijeva pripravnički rad, asistentski sa učiteljem plivanja koji je mentor, a koji mora posjedovati diplomu Fakulteta za sport i tjelesni odgoj, odnosno kineziološkog fakulteta, dok preostalih 40 sati podrazumijeva samostalan rad uz nadzor i kontrolu mentora. Polaznici su obavezni da realizuju praktican rad u plivačkim klubovima sa kojim Fakultet ima potpisani sporazum o saradnji.	
d) trajanje programa i način provjere ishoda učenja	Ukupno trajanje programa je 120 sati ( <b>40 sati teoretski i 80 praktični rad</b> na bazenu od čega je 40 sati vježbe i 30 sati teorija na bazenu ). Provjera znanja se vrši nakon realizovane nastave na način da se radi teorijski ispit i provjera usvojenosti praktičnog dijela.	
e) završetak programa i mogućnosti daljeg napredovanja i usavršavanja (horizontalna i vertikalna prohodnost)	Obavezna je periodična provjera znanja, svake 2 godine. Uslov prisustva obnovi licence sa mogućnosti napretka u UČITELJA PLIVANJA (STEPEN 2) je prisustvo minimalno dva stručna seminaru, usavršavanju tokom tog perioda. Da bi UČITELJ PLIVANJA mogao ići u zvanje UČITELJA PLIVANJA (STEPEN 2), potrebno je dokazati iskustvo u plivanju – bivši plivač (minimalno 5. godine u kontinuitetu) sa stečenim zvanjem UČITELJ ELEMENTARNOG PLIVANJA, UČITELJ PLIVANJA (STEPEN 1) da posjeduje diplomu Fakulteta za sport i tjelesni odgoj, odnosno kineziološkog fakulteta.	
f) školska ili stručna sprema ili zanimanje ili opis znanja, vještina i	UVJERENJE /CERTIFIKAT o sposobljenosti za stručno zvanje UČITELJ PLIVANJA (STEPEN 1) na osnovu kojeg kandidat može pristupiti daljem postupku licenciranja i sposobljavanju za	



sposobnosti koje se stiču završetkom programa	obavljanje stručnih poslova u plivanju. Primarni cilj osposobljavanja je korištenje pristupa temeljenog na obuci sportskim tehnikama plivanja kraul, leđni kraul, prsno i delfin.
g) uvjeti za upis	Minimalno SSS, 18.godina starosti, ljekarsko uvjerenje
h) kadrovski, didaktički i prostorni i drugi uvjeti za realizaciju programa	Fakultet sporta i tjelesnog odgoja je u svom Elaboratu naveo prostorne kapacitete po pitanju učionica zatim sve tehnische uslove koje podrazumijeva savremeno predavanje: projektori, internet, laptop, pametne table,.. Također se otvara bazen na Fakultetu na kojem će se moći realizirati planirana obuka, vježbe, odnosno praktični dio nastave kao i na drugim zatvorenim i otvorenim kupalistima u Kantonu sarajevo u skladu sa potrebom predviđenog programa nastave.
i) kadrovski potencijali za realizaciju nastavnih sadržaja	Profesori na predmetu plivanje, katedra za bazične sportove i dokazani stručnjaci iz prakse u regiji kao i nadogradnja sa World of Aquatics na međunarodnom nivou.
j) andragoške osnove sa naglaskom na didaktičko-metodičke zahtjeve za realizaciju programa	Predavači na ovom modulu su osposobljeni za održavanje nastave koja je prilagođena osobama koje su odrasle kao u stilu komuniciranja, tako i grupnoj dinamici rada, primjena vizualizacije u grupnom radu, samostalnom radu, interaktivnim metodama i interaktivnoj nastavi u obrazovanju odraslih.
k) praćenje, vrednovanje i evaluacija programa i postignuća	Praćenje programa se realizuje od strane Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja te matične katedre, predmetnih nastavnika na Katedri bazičnih sportova.
Ciljna grupa	Sportisti koji prelaze u ulogu mentora i/ili trenera Treneri početnici Treneri i volonteri u plivačkim klubovima i sportskim školama Profesori tjelesnog odgoja i zdravstvenog odgoja Profesor Kineziologije
(3) Program prekvalifikacije podrazumijevaju obavezu utvrđivanja dopunskih ispita	<b>Ne podrazumijeva dopunske ispite</b>
(4) Programom osposobljavanja utvrđuje se minimum prethodnog obrazovanja, znanja i vještina neophodnih za uspješno pohađanje programa	Završena SSS
(5) Programom usavršavanja utvrđuju se i dodatna znanja i vještine u određenoj oblasti u odnosu na trenutnu kvalifikaciju polaznika	Primjenjivati didaktičko-metodičke principe u skalu sa uzrasnom dobi djece i mladih, njihovog aktuelnog znanja. Dizajnirati jednostavne, efikasne programe obuke i biti u stanju isplanirati i implementirati niz povezanih obuka – sportske tehnike plivanja, odnosno metodički nivo B u plivanju. Primjeniti filozofiju rada koja je zasnovana na radu Svjetske organizacije World of Aquatics.